



"REVIZIJA DAUTOVIĆ" d.o.o. Društvo za reviziju

www.revizijadautovic.com

75320 Gračanica

Ž.R.: 140-401-00164238-26

Gračaničkih gazija bb

I.D. Broj: 4209760710009

Tel : 061/109-606; Tel / Fax: 035/705-225

I.D. Broj PDV obveznika: 209760710009

Javno preduzeće vodovod i kanalizacija

"SREBRENİK"
S r e b r e n i k

Primljeno:	22.03.2023.
Org. jed.	04-501/23
Izdati	
Priloge	
Ukupnost	

**JAVNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA
"SREBRENİK"D.D.
SREBRENİK**

*Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2022. godine zajedno sa
Izvještajem nezavisnog revizora*

Gračanica, mart 2023. godine

Sadržaj

Stranica

Profil Društva

2

Izveštaj o odgovornosti Uprave

3

Izveštaj nezavisnog revizora

4-7

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti društva JP ViK SREBRENİK D.D. Srebrenik

8

Izveštaj o finansijskoj poziciji društva JP ViK SREBRENİK D.D. Srebrenik

9

Izveštaj o novčanim tokovima društva JP ViK SREBRENİK D.D. Srebrenik

10

Izveštaj o promjenama na kapitalu društva JP ViK SREBRENİK D.D. Srebrenik

11

Računovodstvene politike

12-16

Bilješke uz finansijske izvještaje

17-26

Profil Društva

Naziv firme: Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d.

Sjedište firme: 75350 Srebrenik, 211. Oslobođilačke brigade bb

Općina sjedišta: Srebrenik

Oblik organizovanja: Javno preduzeće, d.d.

Oblik vlasništva: Domaći ulog

Statistička djelatnost: 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i snabdjevanje vodom

IDB firme: 4209127580007.

PDV broj: 209127580007.

Transakcijski računi:	NLB Banka	1321500309116188
	UniCredit Banka	3383002250607308
	Raiffeisen Bank BiH	1610500001390093
	Intesa Sanpaolo Banka	1544012000326204

Broj uposlenih: 49 uposlenika – na bazi stanja na dan 31.12.2022. god.

Tijela Društva

Članovi nadzornog odbora:

- Imširović Jasmin , predsjednik,
- Ćidić Mirza , član
- Muratović Selmin, član
- Jahić Alem , član
- Omić Enes, član

Članovi nadzornog odbora:

- Mujić Adin, Baceor prava
- Mustafagić Alisa, dipl.ecc
- Mehmedović Adela, dipl ecc

Safet Omerović

- direktor bez ograničenja

Izveštaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji za 2022. godinu budu izrađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jemstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u nekonsolidovanim finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Društva. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Safet Omerović

.....

JP VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENİK" D.D. Srebrenik

Oslobodilačke brigade bb

Srebrenik

Bosna i Hercegovina

15.03.2023.godine

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasniku JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik

Mišljenje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja **JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik** (u daljem tekstu „Društvo“) izloženih na stranicama 8 do 26, koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. Decembar 2022. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu, za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim aspektima finansijski položaj **JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik d.d. Srebrenik** na dan 31.12.2022. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu sa zakonskim okvirom finansijskog izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju u dijelu o Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni, te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Isticanje pitanja

1. Napomena uz nekonsolidovane finansijske izvještaje broj 11, a u vezi revalorizacije stalnih sredstava .

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, prema našoj profesionalnoj prosudbi, bila od najvećeg značaja za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda.

Ključna revizijska pitanja su ona izabrana pitanja koja smo komunicirali sa Upravom, ali nemaju namjeru predstavljati sva pitanja koja smo raspravljali. Ta se pitanja trebaju raspravljati u kontekstu revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i izražavaju mišljenja o tima finansijskim izvještajima te ne izražavamo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija.

Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem. Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvijestiti o tim činjenicama. Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća, kao i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške. U sastavljanju finansijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje okolnosti vezanih uz vremensku neograničenost poslovanja, osim ako uprava namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego to učiniti. Oni koji su zaduženi za nadzor su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je veći nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumjevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava od strane uprave.
- Zaključujemo o primjerenosti menadžmentovog korištenja računovodstvene osnove utemeljenoj na vremenskoj neograničenosti poslovanja, i temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi, između ostalih pitanja, planiranom djelokrugu i vremenskom rasporedu revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnosti i da ćemo komunicirati s njima o svim

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

nastavak

odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Među pitanjima o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizijska pitanja. Ta pitanja opisujemo u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa sprječava javno objavljivanje pitanja ili kad odlučimo, u iznimno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba saopštiti u našem izvještaju, jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice saopštavanja nadmašile dobrobit javnog interesa od takvog saopštavanja.

REVIZIJA DAUTOVIĆ d.o.o. Gračanica, Gračaničkih gazija bb

Gračanica, 15.03.2023. godine

ovlašteni revizor

Nermin Dautović

Broj licence: 3030975225



direktor

Emir Smajilbašić

Broj licence: 3030239226



IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE
(izraženo u KM)

	31.12.2022.	31.12.2021.
Prihodi iz ugovora s kupcima	1.922.179	1.909.387
Ostali prihodi i dobici	181.429	102.942
Ukupni prihodi	2.103.608	2.012.329
Poslovni rashodi	2.101.245	1.994.652
Ostali rashodi i gubici	1.818	14.220
Ukupni rashodi	2.103.063	2.008.872
Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	545	3.457
Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja	0	0
Porez na dobit	501	846
Dobit iz redovnog poslovanja	44	2.611
Gubitak iz redovnog poslovanja	0	0
Dobit	44	2.611
Gubitak	0	0
Ukupan rezultat	44	2.611

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 31.01.2023. godine

Uprava



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ POZICIJI DRUŠTVA
NA DAN 31.12.2022. godine
(izraženo u KM)

	31.12.2022.	31.12.2021.
IMOVINA		
Nekretnine postrojenja i oprema	446.956	486.406
Nematerijalna imovina	116.806	84.973
Zalihe	238.164	185.562
Potraživanja od kupaca	229.175	240.292
Novac i novčana sredstva	360.940	291.442
Akontacije poreza na dobit	420	388
Ostala imovina i potr. uključujući i razgraničenja	39.679	42.866
UKUPNO IMOVINA	1.432.140	1.331.929
VANBILANSNA EVIDENCIJA	0	0
UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	1.432.140	1.331.929
KAPITAL		
Vlasnički kapital	680.400	680.400
Rezerve	126.589	116.016
Revalorizacione rezerve	93.203	93.203
Dobit	14.811	25.394
UKUPNO KAPITAL	915.003	915.013
OBAVEZE		
Obaveze prema dobavljačima	117.921	32.060
Ostale obaveze uključujući i razgraničenje	399.216	384.856
UKUPNO OBAVEZE	517.137	416.916
UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE	1.432.140	1.331.929
VANBILANSNA EVIDENCIJA	0	0
UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA	1.432.140	1.331.929

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 31.01.2023. godine

Uprava




IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE
(izraženo u KM)

	31.12.2022.	31.12.2021.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH ATIVNOSTI		
Dobit prije oporezivanja	44	2.611
Usklaenja:		
Amortizacija	78.851	70.069
Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u biansu uspjeha	(6.449)	0
Finansijsi rashodi priznati u bilansu uspjeha	1.818	0
Smanjenje/Povećanje zaliha	(52.602)	10.548
Smanjenje/Povećanje potraživanja od kupaca	11.117	20.608
Smanjenje/Povećanje ostale imovine i potraživanja	3.156	0
Povećanje/smanjenje obaveza prema dobavljačima	85.861	(90.261)
Povećanje/smanjenje ostalih obaveza	(52.298)	277.867
Neto gotovinski tok koji je korišten u poslovnim aktivnostima	69.498	291.442
GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		
Neto gotovinski tok koji je korišten u ulagačkim aktivnostima	0	0
GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Neto gotovinski tok koji je korišten u finansijskim aktivnostima	0	0
NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	69.498	291.442
Novac na početku perioda	291.442	0
Novac na kraju perioda	360.940	291.442

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 31.01.2023. godine

Uprava




IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2022. GODINE
(izraženo u KM)

	Upisani kapital	Rezerve	Revalor. rezerve	Akumulirana nerasp. dobit	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2021.	680.400	116.016	93.203	25.394	915.013
Rezultat tekuće godine	0	0	0	44	44
Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	0	0	0	(10.627)	(10.627)
Ostale promjene	0	10.573	0	0	10.573
Stanje na dan 31.12.2022.	680.400	116.016	93.203	14.811	915.003

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana 31.01.2023.

Uprava



Skraćene važnije računovodstvene politike su sljedeće:

Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti. Finansijski izvještaji su sastavljeni po principu dosljednosti prema kojem se odabrana pravila vrednovanja dosljedno primjenjuju u dužem vremenskom intervalu. U slučaju njihove izmjene, Društvo procjenjuje efekte promjene izbora računovodstvenih pravila vrjednovanja uz detaljno obrazloženje razloga koji su uslovili promjenom izbora pravila i politika vrednovanja.

Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo vodi računovodstvene evidencije u bosanskoj valuti (konvertibilna marka (KM)) i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi.

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Kontnim okvirom za preduzeća koji vode dvojno knjigovodstvo i obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za preduzeća koji vode dvojno knjigovodstvo.

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Valuta izveštavanja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u KM. Važeći kurs KM na dan 31. decembra 2022. godine bio je 1,95583 KM za 1 Euro.

Uporedni podaci

Uporedni podaci predstavljaju podatke iz finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je po istorijskom trošku nabave smanjenom za ispravak vrijednosti. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine se vrši kroz procijenjeni vijek upotrebe pojedinog sredstva primjenom linearne metode. Za otpis materijalnih sredstava primjenjuju se stope utvrđene od strane Uprave prilikom nabavke. Period amortizacije, po stopama od 2,5%, 10%, 14,30%, 15% i 20% godišnje, primjenjuju se kako slijedi:

Nematerijalna sredstva	5 godine
Građevine	40 godine
Oprema	6-10 godine
Alati, pogonski i kancelarijski namještaj	6-10 godine
Transportna sredstva	7-10 godine

Troškovi zamjene većih dijelova dugotrajne materijalne imovine Društva, koji povećavaju njen kapacitet ili značajno produžuju korisni vijek upotrebe, kapitaliziraju se. Troškovi održavanja, popravke ili djelomične zamjene terete izravno račun troška.

Potraživanja i plaćeni troškovi budućeg perioda

Potraživanja i plaćeni troškovi budućeg perioda su iskazani po trošku. Ispravak (smanjenje vrijednosti) potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o neizvjesnosti naplate poslije isporuke i poslije računovodstvenog iskazivanja prihoda, za dio ili ukupno potraživanje na teret rashoda razdoblja. Neizvjesnost u naplati nastaje ako je istekao rok naplate potraživanja, kao i ako je dužnik duži period nelikvidan, odnosno nesolventan, na osnovu čega se može zaključiti da bi naplata potraživanja mogla biti realno ugrožena ili nemoguća.

Zalihe

Sve zalihe u Društvu su podijeljene i vode se prema kontnom planu za privredna društva kao:

- a) Zalihe sirovina i materijala,
- b) Zalihe sitnog inventara i autoguma,

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto guma vrednuju se po trošku nabavke (nabavnoj vrijednosti). Sitnim inventarom se smatraju predmeti čiji je vijek upotrebe kraći od godinu dana, a pri stavljanju u upotrebu otpisuju se 100%-tnom metodom.

Nabavna vrijednost zaliha sirovina obuhvata sve troškove nabavke i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Zalihe na skladištu gotovih proizvoda i robe u veleprodaji se evidentiraju po prodajnim cijenama.

Strane valute

Poslovni događaji i transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po važećem kursu na dan poslovnog događaja. Novčana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preračunavaju se u KM po kursu važećem na dan bilansa. Svi dobitci ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog događaja terete račun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti sastoje se od gotovine na računima u bankama i blagajnama Društva.

Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima Obaveze po kreditima se zatim iskazuju po amortizovanoj vrijednosti; sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za troškove transakcija) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korišćenja kredita primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza u roku od najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja.

Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća po stopi od 10% (2021: 10%) na osnovicu koju predstavlja oporeziva dobit u skladu sa primjenljivim poreskim propisima.

Priznavanje prihoda

Prihodi se priznaju kada je vjerovatno da će ekonomske koristi pritjecati u društvo i kada je iznos prihoda moguće pouzdano izmjeriti. Prihodi od prodaje priznaju se u neto iznosu.

Upravljanje finansijskim rizikom

Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: kreditni rizik, rizik likvidnosti i tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promjena deviznih kurseva). Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

(a) Tržišni rizik

Rizik od promjene deviznih kurseva. Društvo posluje u međunarodnim okvirima sa Euro valutom i nije izloženo tržišnom riziku.

(b) Kamatni i kreditni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku odnosno riziku da će se vrijednost finansijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa, koje se primjenjuju na finansijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tokova novca je rizik da će troškovi kamata na finansijske instrumente biti promjenljivi tokom razdoblja. Društvo nije izloženo riziku toka novca po osnovu finansijskih obaveza.

Društvo je maksimalno izloženo kreditnom riziku u vrijednosti KM 630.214. Poduzimaju se aktivnosti na umanjeњу rizika na način da Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbjedilo da se prodaja usluga i proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Takođe poduzimaju se redovne aktivnosti na naplati potraživanja kao i utuženju sumnjivih potraživanja.

Maksimalna izloženost kreditnom riziku Društva je kako slijedi:		
Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Novac i novčani ekvivalenti	360.940	291.442
Potraživanja od kupaca	229.175	240.292
Ostala kratkoročna potraživanja	40.099	43.254
Ukupno:	630.214	574.988

(b) Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i papira od vrijednosti namijenjenih prodaji, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja.

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Koeficijent tekuće likvidnosti	1,68	1,82
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,22	1,38
Koeficijent finansijske stabilnosti	0,62	0,62
Koeficijent vlastitog finansiranja	0,64	0,69
Pokazatelj zaduženosti	0,36	0,31
Faktor zaduženosti	6,56	5,95

Koeficijent tekuće likvidnosti bi trebao biti 2 ili više, to znači da Društvo treba da ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obaveze koje dolaze na naplatu.

Koeficijent ubrzane likvidnosti bi trebao biti minimalno 1, što znači da kratkoročne obaveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.

Koeficijent finansijske stabilnosti bi trebao biti manji od jedan, jer se iz dijela dugoročnih izvora treba finansirati ne samo dugotrajna već i kratkotrajna imovina. Zato je smanjenje ovog koeficijenta pozitivna tendencija, jer ako dugotrajna imovina angažira likvidnu kratkotrajnu imovinu može doći do smanjenja mogućnosti podmirenja tekućih obaveza.

Pokazatelj vlastitog finansiranja govori u kojem omjeru vlastito finansiranje sudjeluje u poslovanju preduzeća. Pokazatelj je bolji što je koeficijent veći od 0,50, jer onda to znači da se preduzeće finansira iz vlastitih izvora sa više od 50%. Možemo reći što je koeficijent samofinansiranja veći to su i vjerovnici sigurniji i rizik poslovanja s tim preduzećima je manji.

Pokazatelj zaduženosti pokazuje do koje mjere preduzeće koristi zaduživanje kao oblik finansiranja, odnosno koji postotak imovine je nabavljen zaduživanjem. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduženosti trebala biti 50 ili manja.

Faktor zaduženosti ukazuje na dinamički aspekt zaduženosti jer razmatra mogućnost podmirenja obaveza, odnosno pokazuje koliko bi godina trebalo uz postojeće uslove poslovanja i ostvarivanja dobiti da preduzeće podmiri svoje ukupne obaveze. Kontrolna mjera za ovaj pokazatelj je 5 godina. To znači ako preduzeće može podmiriti sve svoje obaveze unutar 5 godina ono je solventno i nije prezaduženo.

(c) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana u finansijskim instrumentima neće ispuniti svoje obaveze te da će time prouzročiti nastanak finansijskog gubitka drugoj strani. Društvo prihode ostvaruje po osnovu kontinuirane isporuke vode na domaćem tržištu poslujući sa provjerenim kupcima. Društvo je umjereno izloženo kreditnom riziku.

Događaji nakon datuma bilansa

Događaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o položaju društva na dan bilansa odražavaju se u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilansa). Događaji nakon datuma bilansa koji ne utiču na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama ako su materijalno značajni.

1. Prihodi iz ugovora s kupcima

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.874.122	1.869.705
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	48.057	39.682
Prihodi iz ugovora s kupcima	1.922.179	1.909.387

Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu KM 1.874.122 odnose se većim dijelom na prihode od prodaje vode na domaćem tržištu nepovezanim licima:

- Prihodi od isporuka vode privredi 1.226.751 KM
- Prihodi od naknade priključaka vode i kanalizacije 171.981 KM
- Prihodi od odvodnje i tretmana otpadnih voda 160.314 KM
- Prihodi od baždarenja vodomjera 155.336 KM

2. Finansijski prihodi

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Prihodi od kamata	6.449	5.340
Ostali finansijski prihodi	1.398	4.166
Finansijski prihodi	7.847	9.506

3. Ostali prihodi i dobici

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Prihodi od premija, subvencija, poticaja i sl.	120.931	58.849
Ostali poslovni prihodi	2.073	0
Naplaćena otpisana potraživanja	2.541	1.081
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	48.037	33.506
Ostali prihodi i dobici	173.582	93.436

Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi u iznosu od 48.037 KM odnose se na otpis obaveza prema Slivovima rijeke Save za vodne naknade.

4. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi za 2022. godinu iznose KM 2.101.245 dok su isti rashodi prethodne godine iznosili KM 1.994.652. Poslovni rashodi tekućeg perioda su prikazani analitički kao u nastavku:

4.1. Troškovi sirovina i materijala

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Nabavka sirovina, materijala, rezervnih dijelova i inventara	0	77
Troškovi materijala	24.642	12.309
Troškovi rezervnih dijelova	69.684	80.614
Otpis sitnog inventara	5.547	7.833
Troškovi sirovina i materijala	99.873	100.833

4.2 Troškovi energije i goriva

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Troškovi energije	302.479	285.656
Troškovi energije i goriva	302.479	285.656

4.3. Troškovi plaća i drugih primanja zaposlenika i fizičkih lica

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Troškovi plaća	1.114.756	1.202.838
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	3.250	775
Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	259.027	175.485
Troškovi naknada članovima odbora	14.882	10.800
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	7.587	3.619
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica	1.399.502	1.393.517

4.4. Troškovi amortizacije i rezervacija

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Amortizacija	78.851	70.069
Troškovi amortizacije i rezervacija	78.851	70.069

4.5. Troškovi primljenih usluga

Opis	Za godinu završenu 31. decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31. decembar 2021. (KM)
Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	12.292	1.056
Troškovi transportnih usluga	108	0
Troškovi usluga održavanja	103.650	58.266
Troškovi reklame i sponzorstva	304	386
Troškovi oglašavanja i pretplate na stručne časopise	6.105	4.798
Troškovi neproizvodnih usluga	42.068	24.610
Troškovi primljenih usluga	164.527	89.116

4.6. Ostali poslovni rashodi i troškovi

Opis	Za godinu završenu 31. decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31. decembar 2021. (KM)
Troškovi reprezentacije	6.376	7.141
Troškovi premija osiguranja	9.122	8.899
Troškovi platnog prometa	3.678	3.215
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	9.307	9.214
Troškovi poreza, naknada, taksi i sl.	17.061	14.074
Troškovi članskih doprinosa i sl. troškova	1.700	1.700
Ostali nematerijalni troškovi	8.769	11.218
Ostali poslovni rashodi i troškovi	56.013	55.461

5. Ostali rashodi i gubici**5.1. Gubici od finansijske imovine**

Opis	Za godinu završenu 31. decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31. decembar 2021. (KM)
Rashodi po osnovu I.V. i otpisa potraživanja	0	12.739
Gubici od finansijske imovine	0	12.739

5.2. Finansijski rashodi

Opis	Za godinu završenu 31. decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31. decembar 2021. (KM)
Rashodi kamata	95	0
Rashodi iz osnova valutne klauzule	0	703
Ostali finansijski rashodi	1.723	778
Finansijski rashodi	1.818	1.481

6. Dugoročna imovina

6.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

Tabela materijalnih sredstava za 2022 godinu (izraženo u KM)				
Opis	Građevinski objekti	Oprema i transportna sredstva	Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost 1.1.2022 g.	343.504	1.252.743	18.571	1.614.818
Nabavke tokom .2022.g.	0	26.201	65.149	91.350
Smanjenje	0	0	(65.149)	(65.149)
Stanje 31.12.2022.g.	343.504	1.278.944	18.571	1.641.019
				0
Akumulirana amortizacija 01.01.2022.g.	(115.442)	(1.012.970)	0	(1.128.412)
Amortizacija za 2022. g.	(8.469)	(57.182)	0	(65.651)
Otpis ili otuđenje	0	0	0	0
Stanje 31.12.2022.	(123.911)	(1.070.152)	0	(1.194.063)
Sadašnja vrijednost 01.01.2022. godine	228.062	239.773	18.571	486.406
Sadašnja vrijednost 31.12.2022. godine	219.593	208.792	18.571	446.956

6.2. Nematerijalna imovina

Tabela nematerijalnih sredstava za 2022 godinu (izraženo u KM)				
Opis	Koncesije	Ostala nematerijalna sredstva	Nematerijalna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost 01.01.2022. godine	7.200	73.715	31.601	112.516
Nabavke tokom 2022.godinu	0	45.030	0	45.030
Umanjenja u 2022 .godinu	0	0	0	0
Stanje 31.12.2022.godinu	7.200	118.745	31.601	157.546
Stanje 01.01.2022. godine	(7.200)	(20.343)	0	(27.543)
Amortizacija za 2022. godinu	0	(13.197)	0	(13.197)
Stanje 31.12.2022.	(7.200)	(33.540)	0	(40.740)
Sadašnja vrijednost 01.01.2022. godine	0	53.372	31.601	84.973
Sadašnja vrijednost 31.12.2022. godine	0	85.205	31.601	116.806

U toku 2021. godine izvršena je nabavka opreme i transportnih sredstava u vrijednosti od 26.201 KM:

Oprema	22.906 KM
Alat i postrojenja	3.295 KM

Ulaganje u nematerijalna sredstva KM 45.030, odnosi se na ulaganje u telemetriju vodnog sistema.

Uvidom u stavke kapitala uvidjeli smo da je Društvo iskazalo vrijednosti stalnih sredstava po revalorizacionim vrijednostima - detaljnije pojašnjeno u bilješci broj 11.- Kapital.

7. Zalihe

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Sirovine i materijal	232.251	182.939
Alat i sitan inventar	5.913	2.623
Zalihe	238.164	185.562

Zalihe sirovina i materijala KM 232.251 se odnose većim dijelom na zalihe materijala za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Iste se vrednuju po metodi troška nabave (fakturna vrijednost je uvećana za zavisne troškove) što je u skladu sa MRS-2 Zalihe.

Društvo ima ustrojenu evidenciju vođenja sirovina i materijala u skladištu u skladu sa MRS-2 Zalihe.

8. Kupci u zemlji

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Potraživanja od kupaca u zemlji	230.873	241.990
IV Potraživanja od kupaca	-1.698	-1.698
Potraživanja od kupaca	229.175	240.292

Struktura potraživanja kupaca u zemlji :

Potraživanja od kupaca-privreda	102.808 KM
Potraživanja od kupaca-priključci i usluge	-11.384 KM
Potraživanja od kupaca-MZ	618 KM
Potraživanja od kupaca-Građani	126.826 KM
Potraživanja od kupaca-Rapatnica kanal	3.957 KM
Sumnjiva i sporna potraživanja - tužbe kupaca	8.048 KM

Društvo je iskazalo potraživanja od kupaca umanjena za obaveze po avansima prema kupcima za priključke i usluge u iznosu od 230.873 KM. Stvarna potraživanja od kupaca iznosi 242.257 KM.

Od ukupno iskazanog salda kupaca - privreda KM 102.808 najveći dio salda se odnosi na:

Značajni kupci u zemlji (po saldu) na dan 31.12.2022.g.	Iznos KM	% učešća u saldu ukupnih potraživanja
Grad Srebrenik	43.210	42,03
Fana doo	3.376	3,28
Babić doo	2.335	2,27
Trgo Santovac doo	1.685	1,64
Ingram, doo	1.681	1,64
Hifa doo	1.644	1,60
Hypomarket doo	1.225	1,19
Dom zdravlja Srebrenik	1.162	1,13
Zlatnik doo Tuzla	1.125	1,09
Bingo doo Tuzla	1.058	1,03
Cotex doo	1.056	1,03
Ukupno značajni kupci po saldu	59.558	57,93
Ukupno potraživanja od kupaca	102.808	
Na navedene kupce se odnosi	57,93%	

Potraživanja od kupaca u zemlji KM 102.808 su konfirmisana u iznosu od KM 49.254 ili 47,91%. Potraživanja od fizičkih lica nisu konfirmisana.

Društvo iskazuje potraživanja od kupaca u ne manjem iznosu od KM 21.154 koja su dospjela na naplatu preko godinu dana i odnose se najvećim dijelom na potraživanja od kupaca - privreda.

U toku 2022. godine naplaćena su ranije otpisana potraživanja u iznosu od 2.541 KM.

9. Gotovina

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Žiro račun	360.936	291.438
Blagajna domaća valuta	4	4
Novčana sredstva	360.940	291.442

Društvo ima otvorene transakcijske račune u domaćoj valuti (KM) kod NLB banke d.d. Sarajevo, Unicredit banke d.d. Mostar, Raiffeisen banka d.d. Sarajevo i IntesaSanPaolo banka d.d. Sarajevo. Kao glavni račun definisan je transakcijski račun kod NLB banke d.d. Sarajevo.

10. Ostala imovina, potraživanja i razgraničenja

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Potraživanja od zaposlenika	128	71
Potraživanja od državnih institucija	39.551	42.795
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	420	388
Ostala kratkoročna potraživanja i depoziti	40.099	43.254

Društvo je iskazalo potraživanja od državnih institucija u iznosu od 39.581 KM. Stvarna potraživanja od državnih institucija iznose 39.895 KM i odnose se na:

Potraživanja iz budžeta - Ministarstvo poljoprivrede	38.130 KM
Potraživanja za refundaciju za vrijeme bolovanja	1.765 KM

11. Kapital

Opis	Za godinu završenu 31. decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31. decembar 2021. (KM)
Vlasnički kapital	680.400	680.400
Zakonske rezerve	126.589	116.016
Revalorizacione rezerve građevinskih objekata	93.203	93.203
Dobit	14.811	25.394
Kapital	915.003	915.013

KM 680.400 se odnosi na upisani kapital Društva i isti je usaglašen sa sudskim rješenjem.

Revalorizacione rezerve u iznosu od 93.203 KM odnose se na procijenu stalnih sredstava društva iz 2001. i ranijih godina. Društvo nije vršilo procjenu vrijednosti revalorizovane imovine na datum bilansiranja. Nismo se uvjerali na koju grupu nekretnina, postrojenja i opreme se odnosi revalorizacija i koji su efekti ekonomskih događaja vezanih za revalorizaciju imovine (obračun amortizacije, utvrđivanje razlike između knjigovodstvena vrijednost i fer vrijednosti na kraju izvještajnog perioda) a sve u skladu sa članom 31-42 MRS 16- Nekretnine, postrojenja i oprema.

Početno stanje dobiti iznosilo je 25.394 KM. U izvještajnoj godini u okviru ovih pozicije evidentirane su slijedeće promjene:

- Povećanje za iznos od 44 KM po osnovu dobiti za poslovnu 2022. godinu,
- Povećanje za iznos od 446 po osnovu usklađivanja Poreza na dobit po poreznim bilansima,
- Smanjenje po osnovu isplate dividende i drugih oblika raspodjele dobiti i pokrića gubitka 500 KM,
- Smanjenje po osnovu Odluke o povećanju zakonskih rezervi 10.573 KM

Stanje dobiti nakon izvršenog rasporeda je KM 14.811.

Poreski bilans:

Opis	Za godinu završenu 31.12.2022. godine (KM)	Za godinu završenu 31.12.2021. godine (KM)
Bruto dobit poslovne godine	545	3.457
Rashodi koji se ne priznaju o poreskom bilansu	4.463	4.999
Osnovica za obračun poreza na dobit	5.008	8.456
Obračunati porez na dobit 10%	501	846
Iznos za uplatu	501	846
Neto dobit	44	2.611

12. Finansijske obaveze po amortizovanim trošku**12.1. Obaveze prema dobavljačima**

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Dobavljači u zemlji	117.921	32.060
Obaveze - stambene zgrade	283.061	259.578
Obaveze prema dobavljačima	400.982	291.638

Značajni dobavljači u zemlji (po saldu) na dan 31.12.2021.g.	Iznos u KM	% učešća u saldu ukupnih obaveza
VMS GROUP doo Sarajevo	33.945	28,79
Elektro distribucija Tuzla	24.830	21,06
Vodoskok doo Tomislavgrad	16.803	14,25
HIFA doo Tešanj	10.140	8,60
Vodovod i Kanalizacija dd Tuzla	8.549	7,25
Ukupno značajni dobavljači po saldu	94.267	79,94
Ukupno obaveze prema dobavljačima	117.921	
Na navedene dobavljače se odnosi	79,94%	

Obaveze po osnovu zajedničkih poslova, u iznosu od 283.061 KM, odnose se na uplaćena sredstva od strane stanara u stambenim zgradama. Ova sredstva se koriste za održavanje stambenih zgrada, koje u ime stanara, organizira i vodi društvo.

13. Ostale obaveze i razgraničenja

Opis	Za godinu završenu 31.decembar 2022. (KM)	Za godinu završenu 31.decembar 2021. (KM)
Obaveze prema zaposlenim	61.223	49.319
Obaveze za porez i posebne dažbine na plaće i naknade plaća	4.360	3.796
Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada plaća	39.741	38.533
Obaveze za plate koje se refundiraju	482	755
Ostale obaveze prema uposlenima	0	10.924
Obaveze po osnovu dodatnih primanja	1.370	1.050
Obaveze po osnovu dodatnih primanja	152	117
Obaveze za doprinose na dodatna primanja	159	122
Obaveze po osnovu PDV a- obveznici	31	2.114
Obaveze po osnovu PDV a- neobveznici	17.629	16.642
Obaveze za porez na dobit	-8.992	0
Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl. koje terete troškove	0	1.906
Ostale kratkoročne obaveze	116.155	125.278

Obaveze prema zaposlenima, obaveze za porez na plaće, obaveze na doprinose u vezi plaća su obaveze za decembar mjesec 2022 godine. Navedene obaveze su isplaćene u januaru 2023. godine.

14. Povezana lica

Transakcije sa povezanim licima

Naziv Društva/osobe	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
	na 31.12.2022. prema navedenom Društvo/osobi		01.01.-31.12.2022. sa navedenim Društvo /osobom	
Grad Srebrenik	-	43.209	57.375	-

15. Potencijalne obaveze

(a) Oporezivanje

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U BiH poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina.

(b) Transferne cijene

Poreski propisi Bosne i Hercegovine obuhvataju propise vezano za cijene između povezanih pravnih lica. Važeći propisi definišu princip jednakih uslova odnosno da se transakcije sa povezanim pravnim licima obavljaju po istim uslovima kao i sa trećim licima, kao i metode utvrđivanja transfernih cijena. Stoga se može očekivati da će poreski organi inicirati detaljnu kontrolu transfernih cijena da bi osigurali da oporeziva dobit ne sadrži materijalno značajne greške zbog efekata transfernih cijena između povezanih pravnih lica.

(c) Sudski procesi

Prema prezentiranom izvještaju Pravne službe Društva o aktivnim i pasivnim sudskim sporovima za 2022. godinu, Društvo je pokrenulo pravne sporove za nenaplaćena potraživanja gdje vrijednost sudskih sporova iznosi 8.048,04 KM.

Protiv Društva nisu pokretani sudski sporovi u 2022. godini.

16. Događaji nakon datuma bilansa

Prema mišljenju Uprave, primjena principa nastavka poslovanja je opravdana na datum finansijskih izvještaja a procjena kreditnog rejtinga kupaca, odstupanja od ugovorenih zahtjeva sa kupcima i dobavljačima te projektovana sposobnost generiranja novčanih tokova ne dovode do ispravki stanja objavljenih u ovim finansijskim izvještajima.

Bilješke uz finansijske izvještaje

Navedene bilješke iskazane na stranama 17. do 26. usvojene su i odobrene od strane Uprave 15. mart 2023. godine.

Uprava Društva

